

TEHNIČKI LIST

Strukturni akril

Art.-Nr. 0892 160 500

Pak./kom.: 1 / 12

Posebno pogodan za sanaciju pukotina i oštećenja u strukturiranoj ili teksturiranoj žbuci, kako u zatvorenom tako i na otvorenom

- Otporan na starenje, vremenske uslove i UV zračenje
- Bez silikona
- Proizvod bez rastvarača
- Fino zrnasta struktura

Pakovanje	Kartuša
Sadržaj	310 ml
Fungicidna svojstva	Nema ih
Boja	Bijela
Hemijska osnova	Akrilatna disperzija
Specifična težina	1.8 g/cm ³
Kontinuirana apsorpcija pokreta	7.5 %
Miris	Bez mirisa
Brzina potpunog očvršćavanja	0.5 mm/d
Uslovi potpunog očvršćavanja/sušenja	na 23 °C i 50% relativne vlažnosti
Min. vrijeme formiranja pokožice	5 min
Min. prekidno istezanje	50 %
Uslovi prekidnog istezanja	za film od 2 mm
Uslovi vremena formiranja pokožice	na 23 °C i 50% relativne vlažnosti
Shore A tvrdoća	28
Min./max. temperaturna otpornost	-20 do 75 °C
Min./max. temperatura obrade	5 do 40 °C
Može se premazivati/može se lakirati	Da
Potrebna prethodna obrada površine	Na upijajućim ili poroznim površinama
Omjer miješanja	Omjer miješanja akrilnog zaptivača i vode = 1:1 do 1:5
Ultravioletna otpornost	Da
Kompatibilnost premaza	Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	18 mjeseci
Uslovi za održavanje roka trajanja	na 10 °C do 25 °C



Područje primjene

- Za zaptivanje pukotina i oštećenja žbuke, betona i gipsa
- Za zaptivanje strukturirane i teksturirane žbuke, kako u zatvorenom tako i na otvorenom

TEHNIČKI LIST

Način primjene

Podloga mora biti netaknuta, čista, suha i bez masnoće, hrđe i vode. Ne nanositi na staklo, email ili keramiku. Obratite pažnju na dimenzije spojeva, pogledajte tehnički list. Predispuniti fuge PE materijalom za ispunu, Art.-Nr. 0875 Na upijajućim ili poroznim podlogama (npr. beton), temeljni premaz (akrilni kit i voda u omjeru od 1:1 do 1:5) poboljšava prijanjanje. Za daljnje informacije o primjeni, molimo pogledajte „Opće napomene o obradi zaptivača“.

Dokaz o performansama

Testirano u skladu sa EN 15651 Dio 1

- Ponašanje pri požaru: Klasa E
- Stabilnost pod opterećenjem: ≤ 3 mm
- Gubitak volumena: $\leq 25\%$
- Vlačno ponašanje nakon uranjanja u vodu na 23°C (duktilan): $\geq 25\%$
- Trajnost: zadovoljena



Napomena

- Nije prikladno za korištenje kod građevinskih spojnica u skladu sa DIN 18540
- Zbog velikog broja formulacija lakova i glazura, potrebno je prethodno ispitivanje kako bi se isključile bilo kakve interakcije
- Budite oprezni sa spojevima za zaptivanje koji su u potpunosti prelakirani. Oni imaju tendenciju da razviju pukotine kada dođe do pomicanja u spoju, jer je nanosena boja općenito manje elastična od zaptivača i tada uzrokuje stvaranje pukotina u boji.
- Brzina očvršćavanja ovisi o temperaturi nanošenja, vremenu i površinskoj vlazi. Brzina očvršćavanja je znatno usporena po hladnom, vlažnom vremenu.
- U drvetu koje sadrži taninsku kiselinu može doći do promjene boje.

Uputstva za upotrebu su preporuke zasnovane na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; izvršite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija, uslova skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat aplikacije. Naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna usluga, međutim ova služba ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako savjet ili informacija spada u opseg naše određene, ugovorno dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Garantujemo dosljedan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.